

**1589.**

Na osnovu člana 124 stav 8 i člana 192 stav 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Vada Crne Gore, je 12. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU  
O MINIMALNOJ SUMI OSIGURANJA OD  
PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI I VISINI NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA  
REVIZIJU IDEJNOG PROJEKTA OBILAZNICE OKO BUDVE I GLAVNOG  
PROJEKTA SREDIŠNJE DIONICE OBILAZNICE OKO BUDVE NA TRASI BRZE  
SAOBRAĆAJNICE DUŽ CRNOGORSKOG PRIMORJA**

Član 1

Ovom odlukom propisuje se minimala suma osiguranja od profesionalne odgovornosti članova Komisije za reviziju idejnog projekta obilaznice oko Budve i glavnog projekta središnje dionice obilaznice oko Budve na trasi Brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima od vršenja njihove djelatnosti, kao i visina naknade za rad te Komisije.

Član 2

Minimalna suma od profesionalne odgovornosti članova Komisije iz člana 1 ove odluke, za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima od vršenja njihove djelatnosti, za svakog člana Komisije tokom angažovanja u Komisiji iznosi 200.000,00 eura.

Član 3

Ukupan budžet za rad Komisije iz člana 1 ove odluke iznosi 461.420,00 eura.

Sredstva za iz stava 1 ovog člana obezbijediće se iz budžeta Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Naknada za rad članovima Komisije iz člana 1 ove odluke određuje se proporcionalno učešću pojedine oblasti u ukupnom projektu, odnosno na osnovu stvarnog obima angažovanja, na predlog predsjednika Komisije.

Naknada se isplaćuje kao bruto iznos u koji su uračunati svi porezi i doprinosi, u skladu sa posebnim propisima.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-5097

Podgorica, 12. novembra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1590.**

Na osnovu člana 124 stav 8 i člana 192 stav 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Vlada Crne Gore, je 12. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU  
O MINIMALNOJ SUMI OSIGURANJA OD  
PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI I VISINI NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA  
REVIZIJU GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PUTA ŠĆEPAN POLJE-  
PLUŽINE (DIONICA PAKLICE - PLUŽINE)**

Član 1

Ovom odlukom propisuje se minimalna suma osiguranja od profesionalne odgovornosti članova Komisije za reviziju glavnog projekta rekonstrukcije puta Šćepan polje-Plužine (dionica Paklice - Plužine) za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima od vršenja njihove djelatnosti, kao i visina naknade za rad te Komisije.

Član 2

Minimalna suma osiguranja od profesionalne odgovornosti članova Komisije iz člana 1 ove odluke, za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima od vršenja njihove djelatnosti, za svakog člana Komisije tokom angažovanja u Komisiji iznosi 200.000,00 eura.

Član 3

Ukupan budžet za rad Komisije iz člana 1 ove odluke iznosi 184.000,00 eura.

Sredstva za iz stava 1 ovog člana obezbijediće se iz donacije Evropske banke za obnovu i razvoj.

Naknada za rad članovima Komisije iz člana 1 ove odluke određuje se proporcionalno učešću pojedine oblasti u ukupnom projektu, odnosno na osnovu stvarnog obima angažovanja, na predlog predsjednika Komisije.

Naknada se isplaćuje kao bruto iznos u koji su uračunati svi porezi i doprinosi, u skladu sa posebnim propisima.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-5098

Podgorica, 12. novembra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1591.**

Na osnovu čl. 9 i 34 Zakona o koncesijama („Službeni list CG”, broj 8/09), Vlada Crne Gore je 26. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade donijela:

**ODLUKU  
O DODJELI KONCESIJE ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I  
EKSPLOATACIJU POJAVE MINERALNE SIROVINE TEHNIČKO-  
GRAĐEVINSKOG KAMENA „PODA“, OPŠTINA BIJELO POLJE**

1. DOO „IMPERIJAL“ Bijelo Polje daje se koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Poda“, opština Bijelo Polje.

2. Koncesija iz tačke 1 ove odluke daje se na period od 30 godina.

3. Procentni iznos za obračun koncesione naknade iznosi 7% od tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi, odnosno ukupnog tržišnog proizvoda. Obračun promjenjivog dijela Koncesione naknade vrši godišnje organ državne uprave nadležan za poslove rudarstva u skladu sa zakonom i parametrima koji su na snazi na dan obračuna.

4. Prava i obaveze između Vlade Crne Gore, kao koncedenta, i DOO „IMPERIJAL“ Bijelo Polje, kao koncesionara, utvrdiće se Ugovorom o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Poda“, opština Bijelo Polje (u daljem tekstu: Ugovor).

5. Ugovor će se zaključiti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

6. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-5248

Podgorica, 26. novembra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1592.**

Na osnovu člana 13a stav 1 Zakona o informacionoj bezbjednosti ("Službeni list CG", br. 14/10 i 40/16), Vlada Crne Gore je, 19. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU  
O IZMJENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVJETA ZA INFORMACIONU  
BEZBJEDNOST**

1. U Odluci o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost („Službeni list CG", br. 16/19 i 52/19) u tački 1 alineja 8 mijenja se i glasi:

„- Dejan Arsenijević, načelnik Odjeljenja za informatičku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente (CS/CIRT) u Direkciji za zaštitu tajnih podataka, član;"

Na kraju alineje 12 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova alineja koja glasi:

„- Srđan Damjanović, načelnik Direkcije za infrastrukturu i informacionu bezbjednost u Ministarstvu javne uprave, član."

2. Tačka 3 mijenja se i glasi:

„3. Sekretarka Savjeta je Tamara Popović, samostalna savjetnica u Ministarstvu javne uprave."

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-5104

Podgorica, 19. novembra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

## 1593.

Na osnovu člana 17 stav 3 Zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva ("Službeni list CG", broj 18/19), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, donijelo je

### **PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA PRAVNO LICE KOJE SPROVODI HITNE MJERE I MJERE ISKORJENJAVANJA INVAZIVNIH STRANIH VRSTA**

#### Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje u pogledu kadra i opreme treba da ispunjava pravno lice koje sprovodi hitne mjere i mjere iskorjenjavanja i sprečavanja unošenja invazivnih stranih vrsta na teritoriji ili dijelu teritorije Crne Gore.

#### Član 2

Pravno lice iz člana 1 ovog pravilnika treba da ima:

- najmanje jedno zaposleno lice za završenim VII-1 podnivoom Nacionalnog okvira kvalifikacija iz oblasti bioloških nauka, biotehničkog, veterinarskog, poljoprivrednog, biomedicinskog i/ili drugih srodnih područja, sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima nadzora, sigurnosti i sprovođenja hitnih mjera i mjera iskorjenjavanja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Crnoj Gori i/ili Evropskoj Uniji;

- najmanje jedno zaposleno lice za završenim sa IV-1 podnivoom Nacionalnog okvira kvalifikacija (veterinarska, medicinska, poljoprivredna srednja škola-smjer laboratorijski tehničar), koje je obučeno za postupanje sa invazivnim stranim vrstama i primjenu mjera iskorjenjavanja i/ili imaju prethodno iskustvo u primjeni metode uklanjanja i iskorjenjavanja invazivnih stranih vrsta.

#### Član 3

Pravno lice iz člana 1 ovog pravilnika treba da ima sljedeću opremu:

1) zaštitnu odjeću i obuću (gumene čizme, gumene ili kožne rukavice otporne na hemikalije, rukavice za jednokratnu upotrebu, zaštitne kombinezone, kecelje ili ogrtače, štitnike za lice ili zaštitne naočare, kape i kacige, zaštitne maske za usta i drugu opremu kojom se osigurava bezbjednost lica i životne sredine);

2) opremu za primjenu mehaničkih metoda iskorjenjavanja i uklanjanja (ručne alate za iskorjenjavanje, kosilice, trimera, ostale mehanizacije za fizičko uklanjanje, alata i opreme za ograđivanje prostora, zamki, klopki, predmeta za odstrijel, mreža za izlovljavanje, opreme za elektro ribolov);

3) opremu i sredstva za primjenu hemijskih metoda iskorjenjavanja i uklanjanja koja podrazumijeva: uređaje za upotrebu sredstava za zaštitu bilja (prskalice i drugi uređaji), ličnu zaštitnu opremu za upotrebu sredstava za zaštitu bilja (rukavice, maske, kombinezoni, naočare i drugu opremu), kao i odgovarajuća sredstva za zaštitu bilja (insekticidi, herbicidi, fungicidi, rodenticidi i druga sredstva) u skladu sa posebnim propisom koji uređuje sredstva za zaštitu bilja;

4) opremu za transport, hvatanje i omamljivanje živih životinja;

5) opremu za dezinfekciju;

6) opremu za pružanje prve pomoći;

7) namjensko prevozno sredstvo koje je konstruisano i izrađeno od materijala koji se lako održava, čisti, pere i dezinfikuje i u kojem se može osigurati da je objekat zatvoren bez prozračivanja i zaštićen od nepovoljnih vremenskih uticaja, kao i ulazaka insekata i grabljivica, ukoliko je to primjenjivo i kojim se može upravljati tako da se onemogući bijeg ili širenje invazivne strane vrste.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-569/41

Podgorica, 23. novembra 2020. godine

Rukovodilac radom Ministarstva,  
**Duško Marković**, predsjednik Vlade Crne Gore, s.r.

1594.

Na osnovu člana 11 stav 17 Zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva ("Službeni list CG", broj 18/19), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

**PRAVILNIK**  
**O BLIŽIM USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA PRAVNO LICE KOJE PODNOSI**  
**ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE**  
**DOZVOLE I OBRASCU DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE INVAZIVNE STRANE VRSTE**  
**KOJA IZAZIVA ZABRINUTOST U CRNOJ GORI I/ILI EVROPSKOJ UNIJI**

**Član 1**

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi koje u pogledu kadra, opreme i prostora treba da ispunjava pravno lice koje podnosi zahtjev za izdavanje dozvole, obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole i obrazac dozvole za korišćenje invazivne strane vrste biljaka, životinja i gljiva (u daljem tekstu: invazivne strane vrste), koja izaziva zabrinutost u Crnoj Gori i/ili Evropskoj uniji.

**Član 2**

Pravno lice koje podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za korišćenje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Crnoj Gori i/ili Evropskoj uniji treba da ima:

- najmanje jedno zaposleno lice za završenim VII-1 podnivoom Nacionalnog okvira kvalifikacija (prirodni, tehničko-tehnološki, biotehnički i/ili biomedicinski ili drugih srodnih smjerova), sa najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima rukovanja invazivnim stranim vrstama;
- najmanje jedno zaposleno lice za završenim IV-1 podnivoom Nacionalnog okvira kvalifikacija (veterinarska, medicinska, poljoprivredna srednja škola-smjer laboratorijski tehničar).

**Član 3**

Pravno lice iz člana 2 ovog pravilnika u pogledu opreme treba da raspolaže:

- automatskom i mehaničkom opremom koja se koristi u prostorima i prostorijama za držanje, održavanje zdravlja i dobrobiti invazivnih stranih vrsta (ventilacioni sistem, toplu i hladnu vodu i priključak na električnu mrežu; generator za napajanje rasvjete; generator vazduha za vazdušne pumpe);
- sušionikom sjemena, klijalištem, brojačem sjemena i drugim uređajima, aparatima i priborom neophodnim za izvođenje stručne kontrole u slučaju korišćenja biljne invazivne strane vrste u naučne svrhe, svrhe ex-situ očuvanja ili proizvodnje medicinskih proizvoda;
- akvarijumima i/ili bazenima opremljenim filterima, grijačima i osvjetljenjem, u skladu sa potrebama svake pojedinačne akvatične invazivne strane vrste;

- metalnim kavezima, boksovima, volijerima;
- terarijumima izgrađenim od stakla ili posebne plastike i nerđajuće mreže, čime se sprečava bijeg životinja;
- namjenskim prevoznim sredstvom koje je konstruisano i izrađeno od materijala koji se lako održava, čisti, pere i dezinfikuje i u kom se može osigurati da je objekat zatvoren bez prozračivanja i zaštićen od nepovoljnih vremenskih uticaja, kao i ulazaka insekata i grabljivica, ukoliko je to primjenjivo, i kojim se može upravljati tako da se izbjegne bijeg ili širenje invazivne strane vrste;
- mrijestilištima za ribe;
- rezervoarima i pumpama za vodu;
- laboratorijskom opremom;
- stereo mikroskopom sa digitalnom kamerom i softverom;
- autoklavom;
- hladnom komorom za čuvanje aktivne kolekcije (+4);
- dovoljnim brojem zamrzivača za čuvanje sjemena na - 20° C;
- uređajem za određivanje vlage (vlagomjerom);
- multi dispenzerom;
- izolatorom za životinje koje su povrijeđene ili za koje se sumnja da su oboljele;
- opremom za transport, uzorkovanje, hvatanje i omamljivanje živih životinja i biljaka;
- opremom za napajanje i hranjenje (pojllice i hranilice) izrađenom i postavljenom tako da spriječi kontaminaciju hrane i vode, te da povrede životinja zbog guranja pri hranjenju i napajanju svede na najmanju moguću mjeru;
- umivaonikom ili sudoperom sa tekućom toplom i hladnom vodom, kao i priborom za pranje i dezinfekciju;
- opremom za pranje, cijeđenje i sušenje posuđa i pribora, ormarom za čuvanje sredstava i pribora za čišćenje i pranje, odvojenom policom za odlaganje nečistog posuđa i pribora, kao i odgovarajućom opremom za sterilizaciju instrumenata i pribora;
- prihvatnim uređajima za smještaj i odlaganje komunalnog otpada;
- kontejnerom sa nepropusnim poklopcem i/ili hermetičkim zatvaranjem i podijeljenim u ćelije, otpornim na vlagu i izrađenim od od stakla, metala, lima, plastike ili laminirane aluminijske folije;
- ručnim alatima: lopatama; motikama; grtalicama; prenosnim kantama do 20 kg; makazama, dlijetom;
- džakovima/kesama (papirnim, platnenim, plastičnim);
- mrežama;
- komorama za čuvanje, održavanje i rast biljne invazivne vrste;
- standardnim kompresorom sa dubokim zamrzivačem;
- signalizacionom opremom za obilježavanje incidenta (set sa svijetlećim upozorenjem);
- setom za zaptivanje cijevi;
- hemijskim i medicinskim sredstvima, sredstvima za prihranu i zaštitu bilja, laboratorijskim potrošnim materijalom za kontrolu klijavosti;
- opremom za čuvanje i transport sjemena za vještačko osjemenjavanje životinja, kao i priborom i opremom za inseminaciju;
- zaštitnom odjećom i obućom: gumenim čizmama; gumenim ili kožnim rukavicama otpornim na hemikalije; dovoljnim količinama rukavica za jednokratnu upotrebu; zaštitnim kombinezonima, keceljama ili ogrtačima; štitnicima za lice ili zaštitnim



- naočarima; kapama i kacigama; zaštitnim maskama za usta; priručnom apotekom i drugom opremom kojom se obezbjeđuje bezbjednost lica i životne sredine;
- prostorom i opremom za čuvanje uginulih životinja ili zaraznog ili na zarazu sumnjivog materijala do neškodljivog zbrinjavanja (zamrzivač);
  - opremom za dezinfekciju: ručnom, motornom i električnom prskalicom, aparatima za aerosol, hlor komparatorom;
  - opremom za deratizaciju: frižiderom, opremom za pripremanje, nošenje i postavljanje sredstava za deratizaciju, opremom za sakupljanje i uklanjanje uginulih glodara;
  - opremom za gašenje požara;
  - opremom za pružanje prve pomoći;
  - odgovarajućim namještajem (stolovima, stolicama, vitrinama, ormanima, policama i radnim pultovima) i uređajima (frižiderom sa termostatom, termometrom i uređajem za mjerenje vlage) koji obezbeđuje nesmetano obavljanje radnog procesa;
  - računarskom opremom (računarom i štampačem) za potrebe elektronske obrade podataka.

Oprema treba da se redovno čisti i dezinfikuje i da je izrađena od materijala koji ne korodira, ima glatke površine i otporan je na vlagu i sredstva za dezinfekciju.

#### Član 4

Pravno lice iz člana 2 ovog pravilnika treba da ima odgovarajući prostor koji ispunjava sljedeće uslove:

- da ima prostorije u kom jedinke moraju biti fizički izolovane i iz kojeg ne mogu pobjeći, širiti se ili biti iznesene od strane neovlaštenih osoba;
- da je izgrađen od čvrstog materijala koji obezbeđuje termo i hidro izolaciju;
- da ima kapacitet koji odgovara broju vrsta i jedinki koje su predmet zahtjeva;
- da je izgrađen od nezapaljivog ili teško zapaljivog materijala, otpornog na hemikalije, vodootpornog i glatkih površina, tako da se iste lako mogu čistiti i održavati (tj. da su pogodne za čišćenje, dezinfekciju i dezinsekciju);
- da se ne nalazi u stambenim zgradama i objektima za držanje životinja;
- da je dovoljno osvijetljen, fiksno ili prenosno, prirodno ili vještački, tako da obezbeđuje uslove za nadzor i nesmetano odvijanje procesa rada, smještaj i čuvanje invazivnih stranih vrsta;
- da je obezbijeđen zaštitom od direktnog izlaganja sunčevim zracima, atmosferskom talogu i gasovima, pari, toploti i smrzavanju;
- da ima obezbijeđenu ventilaciju (prirodnu ili vještačku) tako da su uslovi za rad bezbjedni i da je mogućnost širenja ili bijega invazivnih stranih vrsta isključena;
- da su otvori na vodovodnim i kanalizacionim cijevima, kao i električnim vodovima koji prolaze kroz zidove objekta nepropusno zatvoreni;
- da raspolaže sistemom za odvođenje otpadnih voda u skladu sa zakonom kojim se uređuju otpadne vode, kao i sistemom za prečišćavanje otpadnih voda, kako bi se spriječilo da invazivne strane vrste dospiju u prirodne recipijente;
- da je u svim prostorijama i prostorima, u zavisnosti od namjene, obezbijeđena odgovarajuća temperatura;
- da su objekti, prostori i prostorije u kojima se invazivne strane vrste drže, uzgajaju, reprodukuju, smještaju i čuvaju opremljeni uređajima za zatvaranje, da je bijeg i širenje istih iz njih onemogućen;

- da raspolaže prostorijama i/ili prostorima za razvrstavanje shodno vrsti organizma:
  - a) u slučaju akvatičnih organizama - akvarijume i/ili bazene koji su nepropusno zatvoreni i u kojima je izmjena voda regulisana na način da je onemogućen kontakt i bijeg vrsta u prirodne recipijente.
  - b) u slučaju terestričnih životinjskih vrsta - odgovarajuće objekte (kaveze, terarijume, itd.), shodno vrsti i uslovima držanja životinja, zatvorene na način da onemogućavaju kontakt sa prirodnim okruženjem i bijeg jedinki.
  - c) u slučaju biljnih invazivnih vrsta zatvoren i ograđen dio izdijeljen na parcele/komore postavljene linijski i međusobno udaljene najviše 20 cm, u precizno kontrolisanim uslovima, zavisno od vrste, koje su izolovane tako da se izbjegne ulazak štetočina, insekata ili vektora bolesti patogena, i da ne bi došlo do međusobnog oprašivanja jedinki invazivnih vrsta i širenja sjemena i sadnog materijala u okolnu sredinu.
- da je svakoj životinji obezbijeđen prostor takve veličine da može da legne, odnosno ustane u svojoj prirodnoj poziciji, da se nesmetano kreće, hrani i njeguje na način koji je u skladu sa fiziološkim potrebama životinje, a u odnosu na njenu rasu, pol i veličinu;
- da je na jednom kraju predviđen otvoreni prostor, tako da se mogu obavljati radovi poput prosijavanja tla i punjenja kontejnera;
- da raspolaže suvim i hladnim prostorom/prostorijom, sa dobrom cirkulacijom vazduha i policama za čuvanje sjemena;
- da raspolaže sistemom za pojenje i hranjenje životinja koja odgovara vrsti, rasi, polu, starosti i fizičkim i biološkim potrebama životinje;
- da raspolaže odvojenim prostorom za uginule životinje, kao i prostorom za izolaciju i zbrinjavanje povrijeđenih, iznemoglih i bolesnih životinja sa suvom i udobnom prostirkom; da je izolovan od buke i smješten tako da životinje budu zaštićene od stresa koji bi mogli prouzrokovati ljudi ili druge životinje;
- da je u prostorijama za držanje terestričnih vrsta svakoj životinji obezbijeđen prostor od najmanje 2m dužine, 1m širine i 1m visine, a u slučaju akvatičnih organizama za svaki centimetar dužine jedinke 5l vode, odnosno zapremine prostora;
- da raspolaže licenciranom laboratorijom za korišćenje invazivnih stranih vrsta u naučne svrhe, svrhe ex-situ očuvanja ili proizvodnje medicinskih proizvoda, ili ugovorom sklopljenim sa nekom od laboratorija;
- da je priključen na električnu i telefonsku mrežu, a da za potrebe elektronske obrade podataka raspolaže računarskom opremom: računarnom, štampačem i konekcijom na internet;
- da je obezbijeđen od neovlašćenog pristupa nezaposlenih lica;
- da raspolaže adekvatno namještenom prostorijom za poslovnu administraciju, vođenje evidencija;
- da raspolaže prostorom za dezinfekciju prevoznih sredstava;
- da ima na vidnom mjestu istaknutu tablu sa podacima o nazivu i radnom vremenu prostora kao i brojem telefona.

## **Član 5**

Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za korišćenje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Crnoj Gori i/ili Evropskoj uniji (Obrazac 1) sadrži mjesta za unos

podataka o podnosiocu zahtjeva, invazivnoj stranoj vrsti i o korišćenju invazivne strane vrste.

## **Član 6**

Obrazac dozvole za korišćenje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Crnoj Gori i/ili Evropskoj uniji (Obrazac 2) sadrži mjesta za unos podataka o: nosiocu dozvole, broju, datumu izdavanja i periodu važenja dozvole; lokaciji na kojoj će se držati primjerci invazivne strane vrste; primaocu odnosno uvozniku i pošiljaocu odnosno izvozniku invazivne strane vrste; pošiljci invazivne strane vrste; razlogu za prijavu odstupanja i svrsi za koju se izdaje odstupanje i uslovima za dopuštene aktivnosti, kao i ime i potpis lica koje ovjerava dozvolu.

## **Član 7**

Obrasci 1 i 2 čine sastavni dio ovog pravilnika.

## **Član 8**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-569/42

Podgorica, 23. novembra 2020. godine

Rukovodilac radom Ministarstva,  
**Duško Marković**, predsjednik Vlade Crne Gore, s.r.

<b>Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za korišćenje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Crnoj Gori i/ili Evropskoj uniji</b>	
1.	Podnosilac zahtjeva
2.	Sjedište podnosioca zahtjeva
3.	Broj lične karte
4.	Kontakt podaci (Broj telefona i adresa, e - pošta)
5.	Opis djelatnosti koju obavlja podnosilac zahtjeva
6.	Ime, prezime i broj lične karte odgovorne osobe
7.	Popis kvalifikovanog kadra za rukovanje invazivnom stranom vrstom (ime, prezime i broj lične karte)
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
8.	Popis ostalog osoblja koje će rukovati invazivnom stranom vrstom (ime, prezime i broj lične karte)
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
<b>II. PODACI O INVAZIVNOJ STRANOJ VRSTI</b>	
9.	Naučni/narodni naziv invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Crnoj Gori i/ili Evropskoj uniji
10.	Opis razvojnog stadijuma ili oblika
11.	Broj i količina jedinki
12.	Dokaz ili podatak o porijeklu pojedine jedinke
13.	Količina uzgoja invazivne strane vrste (ako je primjenjivo)
<b>III PODACI O KORIŠĆENJU INVAZIVNE STRANE VRSTE</b>	
14.	Opis razloga zbog kojih se traži dozvola sa podacima o planiranom korišćenju, uključujući očekivane rezultate i opis laboratorijskih postupaka koji će se

	<b>obavljati u zatvorenom sistemu</b>	
15.	<b>Period u kojem se namjerava koristiti invazivna strana vrsta</b>	
16.	<b>Opis načina i uslove držanja i postupanja sa invazivnim stranim vrstama, načina na koji su jedinke fizički izolovane i nedostupne neovlaštenim osobama, detaljan opis predviđenih mjera radi onemogućavanja bijega ili širenja iz ustanova za čuvanje u zatvorenom sistemu i priloženi dokaz o namjeni prostora i kapacitetu zatvorenog sistema sa kontrolisanim uslovima</b>	
17.	<b>Opis načina i uslova transporta do i od zatvorenog sistema za uzgoj invazivne strane vrste i priložen dokaz;</b>	
18.	<b>Opis načina i mjera upravljanja rizikom od bijega ili širenja ili neovlašćenog uklanjanja invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Crnoj Gori i/ili Evropskoj uniji i priložen dokaz;</b>	
19.	<b>Plan djelovanja u nepredviđenim slučajevima</b>	
20.	<b>Opis načina čišćenja, dezinfekcije, održavanja, rukovanja otpadom (podatke o otpadu koji će se proizvesti, tehnike predviđene za inaktivaciju i uklanjanje otpada na kraju istraživanja i odredište konačnog zbrinjavanja) uz priložen dokaz.</b>	
21.	<b>Opis načina uklanjanja jedinke iz sistema, zbrinjavanja, uništavanja ili usmrćavanja na human način, tako da je isključena mogućnost njihovog umnožavanja ili razmnožavanja izvan sistema</b>	
22.	<b>Opis stalnog sistema nadzora</b>	
23.	<b>Datum podnošenja zahtjeva</b>	
24.	<b>Potpis podnosioca zahtjeva</b>	

Uz zahtjev podnose se i sljedeći dokazi o ispunjavanju uslova u pogledu kadra, opreme i prostora:

- 1) kopija akta o osnivanju privrednog društva ili pravnog lica i preduzetnika;
- 2) za zaposlena lica:
  - kopija diplome;
  - biografija sa navedenim radnim iskustvom i referencama;
  - dokaz o radnom odnosu: kopija ugovora o radu ili ugovora o djelu za angažovana lica, koja nijesu zaposlena na neodređeno vrijeme;
- 3) za prostor: izvod iz lista nepokretnosti o vlasništvu, kopija kupoprodajnog ugovora, ako nekretnina nije upisana u list nepokretnosti ili kopija ugovora o zakupu;
- 4) ovjerena izjava podnosioca zahtjeva za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana kojom potvrđuje da raspolaže odgovarajućom opremom i prostorom u skladu sa čl. 3 i 4 ovog pravilnika.

Obrazac dozvole za korišćenje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Crnoj Gori i/ili Evropskoj uniji	
1. Nosilac dozvole  Broj telefona: E-mail adresa:	2. Broj dozvole
3. Datum izdavanja dozvole	4. Period važenja (ako je primjenjivo)
5. Mjesto (lokacija) na kojoj će se držati primjerci invazivne strane vrste	
6. Primalac/Uvoznik (ako je primjenjivo)  Broj telefona: E-mail adresa:	7. Pošiljalac/Izvoznik (ako je primjenjivo)  Broj telefona: E-mail adresa:
8. Pošiljka (ili zaliha)	
8a Vrsta (naučni naziv)	8b Vrsta (narodni naziv)
8c Oznaka kombinovane nomenklature (KN)	8d Opis
8e Neto težina	8f Količina
9. Razlog za prijavu odstupanja: x uvoz x tranzit x držanje x uzgoj x prevoz x korišćenje ili razmjena x omogućeno razmnožavanje, uzgoj ili gajenje	10. Svrha za koju se izdaje odstupanje  x istraživanje x ex-situ očuvanje x proizvodnja u naučne i naknadna upotreba u medicinske svrhe
11. Uslovi za dopuštene aktivnosti	
12. Potvrda da su ispunjeni sljedeći uslovi, odnosno dostavljeni dokazi da će označeni uslovi biti ispunjeni:  x Vrsta će se držati i njome će se rukovati u zatvorenom objektu x Aktivnosti će sprovoditi kvalifikovani kadar x Transport do i od zatvorenog objekta će se vršiti u uslovima koji isključuju bijeg invazivne strane vrste x Ako je riječ o invazivnim stranim životinjskim vrstama, iste će biti obilježene, ako je to moguće, ili na neki drugi način identifikovane, primjenom metoda koje osiguravaju da se životinje poštede svakog bola, patnje ili stresa koji se mogu izbjeći. x Efikasno će se upravljati rizikom od bijega, širenja ili premještanja invazivne strane vrste. x Invazivna strana vrsta će biti podvrgnuta kontinuiranom sistemu nadzora x Uspostavljen je plan djelovanja u slučaju bijega ili širenja vrste, uključujući i plan iskorjenjivanja x Ovlašćenom ekološkom inspektor biće odobren pristup u cilju provjere da li su ispunjeni svi uslovi dati u dozvoli.	
13. Ime lica zaduženog za ovjeru	
14. Potpis	
15. Pečat i datum	

**1595.**

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o Centru za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu („Službeni list CG”, broj 58/15)

**PROGLAŠAVAM  
IZMJENU SASTAVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA OBUKU U SUDSTVU I  
DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU**

U aktu o proglašenju sastava Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu („Službeni list CG”, broj 66/19) u stavu 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) Ibrahim Smailović, generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde, predstavnik Ministarstva pravde;”

Ovaj akt objaviće se u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-040/20-10315

Podgorica, 23. novembra 2020. godine

Ministar pravde,  
**Zoran Pažin, s.r.**

**1596.**

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete donijelo je

**R J E Š E N j E**  
**O IZDAVANJU LICENCE JAVNOJ USTANOVI ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO**  
**OBRAZOVANJE, BERANE, ZA PODRUČNU USTANOVU PLAV**

I Izdaje se licenca za rad Javnoj ustanovi Škola za osnovno muzičko obrazovanje, Berane, za Područnu ustanovu Plav, za realizovanje obrazovnog programa osnovnog muzičkog obrazovanja.

II Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: UP I – 1040504-60320-2136  
Podgorica, 5. oktobra 2020. godine

Ministar,  
dr **Damir Šehović**, s.r.



**1597.**

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete donijelo je

**R J E Š E N j E**  
**O IZDAVANJU LICENCE JAVNOJ USTANOVI ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO**  
**OBRAZOVANJE, BIJELO POLJE, ZA PODRUČNU USTANOVU ROŽAJE**

I Izdaje se licenca za rad Javnoj ustanovi Škola za osnovno muzičko obrazovanje, Bijelo Polje, za Područnu ustanovu Rožaje, za realizovanje obrazovnog programa osnovnog muzičkog obrazovanja.

II Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: UP I – 1040504-60320-2137/1

Podgorica, 5. oktobra 2020. godine

Ministar,  
dr **Damir Šehović**, s.r.

**1598.**

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete donijelo je

**R J E Š E N j E**  
**O IZDAVANJU LICENCE JAVNOJ USTANOVI ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO**  
**OBRAZOVANJE, ULCINJ**

I Izdaje se licenca za rad Javnoj ustanovi Škola za osnovno muzičko obrazovanje, Ulcinj, za realizovanje obrazovnog programa osnovnog baletskog obrazovanja i vaspitanja.

II Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: UPI-1040504-604/20-2469  
Podgorica, 15. oktobra 2020. godine

Ministar,  
dr **Damir Šehović**, s.r.

**1599.**

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete donijelo je

**R J E Š E N j E**  
**O IZDAVANJU LICENCE JAVNOJ USTANOVI ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO**  
**OBRAZOVANJE, KOLAŠIN, ZA PODRUČNU USTANOVU MOJKOVAC**

I Izdaje se licenca za rad Javnoj ustanovi Škola za osnovno muzičko obrazovanje, Kolašin, za Područnu ustanovu Mojkovac, za realizovanje obrazovnog programa osnovnog muzičkog obrazovanja.

II Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: UP I – 1040504-60320-2138  
Podgorica, 5. oktobra 2020. godine

Ministar,  
dr **Damir Šehović**, s.r.

**1600.**

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete donijelo je

**R J E Š E N j E**  
**O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI „CRNOGORSKI EDUKATIVNI**  
**CENTAR“, IZ PODGORICE**

1. Izdaje se licenca za rad Privatnoj ustanovi „Crnogorski edukativni centar“, iz Podgorice, za izvođenje Programa obrazovanja odraslih za osposobljavanje za internu reviziju, Programa obrazovanja odraslih za osposobljavanje za zanimanje računovodstveni tehničar i Programa obrazovanja odraslih za sticanje stručne kvalifikacije Ovlašćeni računovođa.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: UPI-1050303-605/20-2743/1  
Podgorica, 30. oktobra 2020. godine

Ministar,  
dr **Damir Šehović**, s.r.

## 1601.

Ustavni sud Crne Gore, u sastavu: predsjedavajući sudija Desanka Lopičić i sudije - Dragoljub Drašković, Milorad Gogić, Miodrag Iličković, Mevlida Muratović, Hamdija Šarkinović i Budimir Šćepanović, na osnovu odredaba Amandmana XVI st. 5. i 6. na Ustav Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 38/13.), člana 13. stav 1. i člana 22. stav 4. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni list Crne Gore", broj 11/15.), na sjednici od 6. novembra 2020. godine, većinom glasova, donio je

### **ODLUKU**

I UKIDA SE Odluka Ustavnog suda Crne Gore Su. br. 24/20, od 27. januara 2020. godine ("Službeni list Crne Gore, broj 6/20.) i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke

II Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

### **O b r a z l o ž e n j e**

II. Amandmanom XVI st. 5. i 6. na Ustav Crne Gore propisano je da sudije Ustavnog suda iz svog sastava biraju predsjednika Ustavnog suda na vrijeme od tri godine i da isto lice može biti birano samo jednom za predsjednika i sudiju Ustavnog suda. Odredbom člana 22. stav 3. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore propisano je da u slučaju prestanka funkcije predsjednika Ustavnog suda, do izbora novog, funkciju predsjednika vrši zamjenik predsjednika Ustavnog suda, koji ima prava i obaveze predsjednika, a ako nema zamjenika predsjednika funkciju predsjednika Ustavnog suda vrši najstariji sudija.

Iz navedenih odredaba Amandmana XVI na Ustav Crne Gore i Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, pored ostalog, proizilazi da sudije Ustavnog suda iz svog sastava biraju predsjednika Ustavnog suda na vrijeme od tri godine i da isto lice može biti birano samo jednom za predsjednika Ustavnog suda, kao i da u slučaju prestanka funkcije predsjednika Ustavnog suda, do izbora novog, funkciju predsjednika vrši zamjenik predsjednika Ustavnog suda, koji ima prava i obaveze predsjednika, a ako nema zamjenika predsjednika funkciju predsjednika Ustavnog suda vrši najstariji sudija. Međutim, nijednom odredbom Ustava, Amandmana na Ustav i Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore nije predviđen pravni institut "predsjedavajući sudija", sa pravima i obavezama predsjednika Ustavnog suda, odnosno pravom da vrši funkciju predsjednika Ustavnog suda.

Nasuprot tome, Odlukom Ustavnog suda Crne Gore Su br. 24/20, od 27. januara 2020. godine, sudija Desanka Lopičić je, većinom glasova, izabrana za predsjedavajućeg sudiju Ustavnog suda, sa svim pravima i obavezama predsjednika Ustavnog suda, iako je funkciju predsjednice Ustavnog suda jednom već obavljala (od 15. januara 2014. godine do 15. januara 2017. godine). Tom odlukom predsjedavajući sudija Desanka Lopičić je obavezana da organizuje i (s)provede izbore za novog predsjednika Ustavnog suda kada se za to steknu pretpostavke, a najkasnije do kraja decembra 2020. godine.

Od donošenja navedene odluke Ustavnog suda proteklo je više od 10 mjeseci, a predsjedavajući sudija nije organizovala, niti (s)provela izbor predsjednika Ustavnog suda, iako je više puta od strane sudija inicirano, odnosno predlagano zakazivanje sjednice Ustavnog suda za izbor predsjednika Ustavnog suda. Te inicijative, odnosno predlozi su odbijani većinom glasova sudija.

Polazeći od odredaba Amandmana XVI st. 5. i 6. na Ustav Crne Gore i člana 13. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, donošenjem ove odluke stvorene su pravne pretpostavke da najstariji sudija Ustavnog suda organizuje i sprovede izbor za predsjednika Ustavnog suda, u skladu s Ustavom i Zakonom.

Na osnovu iznijetih razloga, odlučeno je kao u izreci.

III. Odluka o ukidanju i prestanku važenja Odluke Ustavnog suda Crne Gore Su br. 24/20, od 27. januara 2020. godine i o objavljivanju ove odluke zasnovana je na odredbama člana 151. stav 2., člana 152. stav 1. Ustava Crne Gore i člana 51. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore.

Su br. 703/20-1

Podgorica, 6. novembar 2020. godine

Predsjedavajući sudija,  
**Desanka Lopičić, s.r.**

**1602.**

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na osnovu člana 72 stav 6, a u vezi člana 61 Zakona o poštanskim uslugama ("Službeni list CG", br. 57/11, 55/16 i 55/18), člana 14 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG" br. 40/13, 56/13, 02/17 i 49/19) i čl. 9 i 16 Statuta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na sjednici Savjeta Agencije održanoj 19.11.2020. godine, donosi

**PRAVILNIK  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA  
OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE**

**Član 1**

U Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge ("Službeni list CG", br. 29/17) poslije člana 20 dodaje se novi član 20a "Standardi za mjerenje kvaliteta obavljanja univerzalne poštanske usluge" koji glasi:

" Univerzalni poštanski operator dužan je da obezbijedi mjerenje kvaliteta obavljanja univerzalne poštanske usluge u skladu sa crnogorskim standardima MEST EN 13850 i MEST EN 14012.

Za mjerenje kvaliteta iz stava 1 ovog člana univerzalni poštanski operator angažuje nezavisnu instituciju."

**Član 2**

Poslije člana 20a dodaje se novi član 20b "Izvještaj o kvalitetu obavljanja univerzalne poštanske usluge" koji glasi:

" Univerzalni poštanski operator dužan je da dostavi Agenciji godišnji izvještaj o mjerenju kvaliteta obavljanja univerzalne poštanske usluge, koji je sproveden u skladu sa standardima iz člana 20a ovog Pravilnika, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, kao i da ga objavi na svojoj internet stranici.

Agencija može, u cilju provjere rezultata mjerenja navedenih u izvještaju iz stava 1, obaviti reviziju sprovedenog mjerenja i rezultata iz izvještaja. Za reviziju sprovedenih mjerenja i rezultata iz izvještaja Agencija može angažovati nezavisnu instituciju.

Ukoliko Agencija utvrdi da izvještaj nije sačinjen u skladu sa standardima iz člana 21 ili se revizijom od strane nezavisne institucije utvrdi da rezultati mjerenja nijesu dobijeni na propisani način, Agencija će zatražiti od univerzalnog poštanskog operatora da u roku od trideset dana dostavi izmijenjeni Izvještaj."

**Član 3**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Odredbe člana 20a i 20b ovog Pravilnika primjenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

Broj: 901 – 6112/1  
Podgorica, 19.11.2020. godine

Predsjednik Savjeta,  
**Branko Kovijanić, s.r.**

**1603.**

Na osnovu člana 73 stav 2 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list RCG", broj 29/07, i „Službeni list CG", br. 32/11, 43/15, 37/17 i 17/18), Uprava za nekretnine donijela je

**R J E Š E N J E**  
**O POTVRĐIVANJU BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA KO**  
**VUČA**

1. Potvrđuje se baza podataka za KO Vuča.
2. Primjena baze podataka katastra nepokretnosti počinje od 27. novembra 2020. godine.
3. Katastarski operat za katastarsku opštinu, iz tačke 1 ovog rješenja, izrađen po Zakonu o premjeru i katastru zemljišta ("Službeni list SRCG," broj 37/74), prestaje da važi, a čuva se kod organa uprave nadležnog za poslove premjera i katastra nepokretnosti Opštine Berane do 27. novembra 2021. godine, nakon čega će se kao dokumentacija trajne vrijednosti arhivirati u skladu sa propisima o arhivskoj djelatnosti.
4. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 02-8363

Podgorica, 23. novembar 2020. godine

Direktor,  
**Dragan Kovačević, s.r.**



**1604.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08,14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 19. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 78/18), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLJENJU GENERALNE DIREKTORICE**  
**DIREKTORATA ZA EKONOMSKU I RAZVOJNU**  
**POLITIKU U MINISTARSTVU FINANSIJA**

Za generalnu direktoricu Direktorata za ekonomsku i razvojnu politiku u Ministarstvu finansija, postavlja se Iva Vuković, dosadašnja v.d. generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 07-5080/3

Podgorica, 19. novembra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1605.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 19. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 78/18), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLJENJU GENERALNE DIREKTORICE**  
**DIREKTORATA ZA DIGITALIZACIJU I INFORMACIONE SISTEME U**  
**MINISTARSTVU FINANSIJA**

Za generalnu direktoricu Direktorata za digitalizaciju i informacione sisteme u Ministarstvu finansija, postavlja se Bojana Bajić, dosadašnja v.d. generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 07-5081/3

Podgorica, 19. novembra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1606.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 19. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu - Programske linije za podsticaj direktnih investicija, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IMPLEMENTACIJU I MONITORING**  
**PROGRAMSKE LINIJE ZA PODSTICAJ DIREKTNIH INVESTICIJA ZA**  
**2020. GODINU**

1. Imenuje se Komisija za implementaciju i monitoring Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2020. godinu, u sastavu:

- 1) Ljiljana Belada, Ministarstvo ekonomije, predsjednica;
  - 2) Anđela Gajević, Ministarstvo ekonomije, članica;
  - 3) Radmila Martinović, Ministarstvo finansija, članica;
  - 4) Lazar Nenezić, Ministarstvo ekonomije, član;
  - 5) Milena Radulović, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, članica;
  - 6) Vukota Stanišić, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, član;
  - 7) Ljubinka Ivanović, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, članica;
  - 8) Marko Bajagić, Agencija za investicije Crne Gore, član;
  - 9) Miljan Šestović, Privredna komora Crne Gore, član i
  - 10) Marina Šaković, Ministarstvo ekonomije, sekretarka.
2. Ovo rješenje objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-5103/3

Podgorica, 19. novembra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1607.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08,14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 19. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 78/18), donijela

**R J E Š E N j E**  
**O RAZRJEŠENJU DRŽAVNE SEKRETARKE U**  
**MINISTARSTVU KULTURE**

Razrješava se Sandra Đurbuzović dužnosti državne sekretarke u Ministarstvu kulture, na lični zahtjev.

Broj: 07-5117/3

Podgorica, 19. novembra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1608.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08,14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 19. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 78/18), donijela

**R J E Š E N j E**  
**O RAZRJEŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U**  
**MINISTARSTVU KULTURE**

Razrješava se Dražen Blažić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu kulture, na lični zahtjev.

Broj: 07-5118/3

Podgorica, 19. novembra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1609.**

Na osnovu člana 12 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), ministar pravde donosi

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLjENjU TUMAČA**

Rajna Popović iz Bara, postavlja se za tumača za engleski jezik, na vrijeme od pet godina.

Broj: UPI-03-109/20-538/3  
Podgorica, 18. novembra 2020. godine

**Ministarstvo pravde**  
Ministar,  
**Zoran Pažin, s.r.**

---

Na osnovu člana 12 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), ministar pravde donosi

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLjENjU TUMAČA**

Marina Radulović iz Podgorice, postavlja se za tumača za engleski jezik, na vrijeme od pet godina.

Broj: UPI-03-109/20-644/3  
Podgorica, 18. novembra 2020. godine

**Ministarstvo pravde**  
Ministar,  
**Zoran Pažin, s.r.**

---

Na osnovu člana 12 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), ministar pravde donosi

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLjENjU TUMAČA**

Milena Ostojić iz Podgorice, postavlja se za tumača za engleski jezik, na vrijeme od pet godina.

Broj: UPI-03-109/20-645/3  
Podgorica, 18. novembra 2020. godine

**Ministarstvo pravde**  
Ministar,  
**Zoran Pažin, s.r.**

---

Na osnovu člana 12 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), ministar pravde donosi

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLjENjU TUMAČA**

Milica Milonjić iz Podgorice, postavlja se za tumača za engleski jezik, na vrijeme od pet godina.

Broj: UPI-03-109/20-646/3  
Podgorica, 18. novembra 2020. godine

**Ministarstvo pravde**  
Ministar,  
**Zoran Pažin, s.r.**

-----  
Na osnovu člana 12 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), ministar pravde donosi

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLjENjU TUMAČA**

Tamara Mašović iz Podgorice, postavlja se za tumača za engleski jezik, na vrijeme od pet godina.

Broj: UPI-03-109/20-675/3  
Podgorica, 18. novembra 2020. godine

**Ministarstvo pravde**  
Ministar,  
**Zoran Pažin, s.r.**

-----  
Na osnovu člana 12 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), ministar pravde donosi

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLjENjU TUMAČA**

Milica Jovićević iz Podgorice, postavlja se za tumača za engleski jezik, na vrijeme od pet godina.

Broj: UPI-03-109/20-600/3  
Podgorica, 18. novembra 2020. godine

**Ministarstvo pravde**  
Ministar,  
**Zoran Pažin, s.r.**

-----

Na osnovu člana 12 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), ministar pravde donosi

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLjENjU TUMAČA**

Marija Jojić iz Cetinja, postavlja se za tumača za engleski jezik, na vrijeme od pet godina.

Broj: UPI-03-109/20-639/3  
Podgorica, 18. novembra 2020. godine

**Ministarstvo pravde**  
Ministar,  
**Zoran Pažin, s.r.**

-----  
Na osnovu člana 12 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), ministar pravde donosi

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLjENjU TUMAČA**

Marija Sinđić iz Nikšića, postavlja se za tumača za engleski jezik, na vrijeme od pet godina.

Broj: UPI-03-109/20-640/3  
Podgorica, 18. novembra 2020. godine

**Ministarstvo pravde**  
Ministar,  
**Zoran Pažin, s.r.**